

# IKOKOBETŠE WENAMONG



[Ngwanešu Neville o tsebiša Ngwanešu Branham—Mr.] Oo, Ngwanešu, o swanetše o amogele ye ke kgakgamatšo. Ke tla no rata go dira tsebišo gona, “A e ke e setatišwe fa: ya nna ke nagana selo sa mohuta wola.” [Ngwanešu Branham le phuthego ba a sega.]

<sup>2</sup> Ka kgonthe ke ipshina ka go ba fa nako ye nngwe le ye nngwe. Leeto la rena le batametše go fela bjale, la rena re dutše le lena. Gobane, re na le kopano ye nngwe e etla godimo gonabjale ka Chicago, gomme ke swanetše go ba le la—la lapa morago ka Arizona gabotse e se kgale. Gomme ga se nke ba be le maikhutšo a bona a selemo go le bjalo, gomme ke swanetše go ba tšea go otlolla maoto go gonnyane felotsoko, mo matšatšing a se makae. Gomme ka morago ke tla ba ke sepetše le lengwe letšatši, le lengwe, le lengwe la Malamorena, gomme ka morago beke ye e latelago ke thoma ka Chicago. Ka morago ke swanetše go tla morago thwi ka go otlologa, ka Mošupologo, le go ba iša Arizona.

<sup>3</sup> Gomme bjale ke no tsota go tla gare mo Lamorena mosong, go tšea nako yeo yo mongwe le yo mongwe a itapološitšego. Lamorena bošego, ka mehla le lapile le go ngenega, mo bošegong bja Lamorena; gomme morago go neela tirelo ya Lamorena bošego go modiša wa rena, yeo ke—yeo ke sekobo. Eupša ke tsota go dira seo, gomme go le bjalo mo bošegong bja Lamorena ke tla dira, Lamorena bošego, go ba le tirelo Lamorena bošego, ka gona ke swarelela batho go ba thari kudu. Bontši bja bona ba tla fa go tšwa fasefase ka borwa le—le tsela leboa, gomme ba na le, oo, dinako tše dingwe ba otlela mosegare le bošego, feela go tla fa go tirelo e tee, morago ba boela morago. Gomme leo ke lebaka leo ke lekago go e dira Lamorena mo mosong, ge ke etla, go ba fa sebaka go boela morago.

<sup>4</sup> Ba go botega, ba go tshepega badiiledi, ke ba rata bjang! Ba otlela go kgabola kapoko, pula, le se sengwe le se sengwe gape, go fihla fa, go putla naga, makgolo a dimaele, feela go tirelo e tee ye nnyane. Kafao se ntira ke ikwe go leboga Modimo, le go batho ba, ka thekgo ya bona ye kgolo—ya bona ye kgolo, go seo ke lekago go se bolela, go batho, go ba Therešo.

<sup>5</sup> Bjale, ke a dumela se ke Therešo, ke . . . ka pelo ya ka yohle. Ge go ka be go le se sengwe go fapana, seo ke nagannego se be se le se sekaone, ke—ke be ka kgonthe sa pele ka ya . . . Nka se kgopele e ka ba mang go ya e ka ba kae fao ke sa yego pele, go hwetša ge e ba ke maleba goba aowa. Nka se kgopele motho e ka ba ofe go—go dira kgato, go Modimo, yeo ke sa tšwego ka e dira le go tseba gore ke Therešo. Sa pele, e swanetše e be Lentšu la Morena, gona ke swanetše go gata gomme ke bone ge e le maleba.

Gomme ge e le maleba, gona nka kgona go re, “Etlang godimo ka tsela *ye*.” Le a bona, ke go dira tsela.

<sup>6</sup> Gomme, bjale, ke nagana modiredi yo mongwe le yo mongwe o swanetše go dira seo, o swanetše go ya pele, ka boyena. O swanetše go ba moetapele, moetapele wa batho, e se go bolela se sengwe seo a ka se beego seatla sa gagwe godimo ga sona, ka boyena. Re swanetše go ya le go ba baetapele ba batho.

<sup>7</sup> Mosong wo, ke bile le a go se tlwaelege, maitemogelo a moswananoši fa ka go phuluphithi. Gomme seo e bile, mabapi le karolo ya mafelelo ya Molaetša, ke be ke sa nepa go e bolela ka tsela yela. Le a bona? Eupša ke a kamaka e šetše e boletšwe, gomme ga go se nka go se dira mabapi le sona bjale. Eupša ka morago ka ya gae, ka swanela go setatiša ka yona.

<sup>8</sup> Gomme re bile le kopano ya selapa lehono, ya feela banešu le bona. Mama o ile. Gomme re be re fela re kopana ntlong ya gagwe, gomme bjale re ya godimo ga Delores. Re bile le nako ye bose godimo fale mosegareng wo, re bolela, gomme Teddy o be a le gona. Re opetše dikopelo tše itšego, ra bapala difela tše itšego le dilo.

<sup>9</sup> Bjale ke a nagana, mohlomongwe Lamorena le le tlogo mosong, ge Morena a rata, ge Ngwanešu Neville a sa tshwenyega, bjale ke tla rata go ba le tirelo ya phodišo, feela go e gafela go phodišo e nnoši. Gomme ke—gomme ke a nagana, ka Molaetša mosong wo, ka tsela Morena nkego o ntlahlile go O tliša, go O tliša ntle, o swanetše go ka re hlohleletša gannyane, le a bona, go—go—go dumela ka kgonthe. Re—re bapala go dikologa, gomme re—re nagana dilo tša go fapana le go bolela ka tšona. Eupša gona ge go etla go makgaolakgang, seo ke selo sa go fapana. Ka ge. . .

<sup>10</sup> Yo mongwe o be a mpotša, ke a dumela e be e le ngwanešu morago fale, o be a mpotša ka—ka kanegelo ye nnyane lehono, ka ga monna, mo—mo modiredi le wa gagwe. . .ba bangwe ba, yo mongwe wa phuthego ya gagwe, o rile a ka kgona go sepediša kota.

O rile, “Modiša, kgonthe, Morena o na le wena.”

O rile, “Nka kgona go rwala kota go phekgana le mokolo wa ka, ge ke eya go putla.”

“Kgonthe, Morena o na le wena.” Gomme a ya a e dira.

<sup>11</sup> O rile, “Nka kgona go rwala kota, gomme ka kgokološa kiribane go putla, ka nako e tee.”

<sup>12</sup> “Kgonthe, Modiša, Morena o na le wena. Tumelo ya gago e ka kgona go dira eng kapa eng.”

<sup>13</sup> O rile, “Nka kgona go go lokela ka gare ga kiribane, gomme ka rwala kota.”

O rile, “Bjale kahletša motsotso!” Le a bona?

14 Go a fapana ge o tsenywa ka go yona, wenamong. Le a bona? Bjale, seo, ke mo gobotse gagolo go rena go re fa, "Amene." Ke mo gobotse gagolo go rena gore, "Ke dumela seo ke therešo." Eupša gona e tliše go tirego. O swanetše o e tliše go tirego.

15 Bjalo ka ge ke tlišitše setatamente mosong wo, batho ba be ba robetše ka morithing wa Petro, ga senke le neng ba kgopela thapelo.

16 Ke ile ka malapeng a mantši, ke lebeletše se. Ke rapela pele ke sepela, gomme go no ya ka gare fale ka tlotšo, gomme ebile ke sa rapelele le batho, gomme ke sepelele ntle gomme ba fodile. Le a bona? Le a bona? Yeo ke nnete. Ke e bone e dirwa makga a mantši bjalo! Le a bona? O swanetše go ba le felotsoko go bea tumelo ya gago. O swanetše go e dumela. Gomme ke a dumela gore iri e a batamela, le bjale ke yona.

17 Gomme ke lemoga gore ye ga se tirelo ya theipi. Ba ka no itirela ye nngwe ye nnyane ya bona, eupša ye ga se theipi yeo e yago ntle go kgabaganya naga. E . . .

18 Se seo ke bego ke bolela ka sona mosong wo se re tlišitše thwi godimo go—go sehloa, gomme leo ke lebaka leo ke yago go tšea Lamorena le le tlogo go ti—ti—ti tirelo ya phodišo. Ka gobane, ge e sa le ke e ba gae, ke le boditše ka ga dipono le seo se diregilego, le se sengwe le se sengwe, le go e tliša thwi godimo, gobaneng ke dirile dilo tše tšohle. Gomme morago mosong wo, go e tliša thwi godimo bjale go Kgogedi yela ya mafelelo.

19 Bjale ke nako ya ka ya boikgafo go Modimo; nako ya Modimo go bolela le nna. Le a bona, ke—ke—ke swanetše go no ba le phetogo ye nnyane ka go bophelo bja ka mong. E sego bjalo ka ge nagana gore ke yo mobe, eupša ke—ke nyaka go ikwa go batamela batho kudu gannyane. Le a bona?

20 Batho bao ke lekilego go ba botša Therešo ye ya Ebangedi, gomme ba retolla magetla a bona go Yona, gomme ba sepelela kgole le go E sega. Bjale, go nna, yeo eke ke lehlapa. Ga ke iše felo, go nna; eupša go dilo tše ke bego ke di bolela, Ke Therešo ke leka go ba thuša. Go swana le go kgoromeletša sekepe ntle, gomme ka re, "Šefa, še e fa, kgabaganyang godimo! Šefa, etšwang ka gare ga moela wola o phophomago, o ya go hwa! Wena, o ya go senyega fale!" Gomme ba no go sega, gomme ba sepelela kgole. Gabotse, go nna, go ikwa o ka re, ge ba sepelela kgole, go na le se sengwe bontši nka kgonago go se dira ka yona, le a bona, seo nka kgonago go dira.

21 Eupša ke nyaka go kitimela tlase letšibogong bjale le go ba tutuetša, "Boang morago!" Le a bona, ke swanetše go ba le maikutlo ale, le a bona, gobane ke a tseba go na le yo mongwe ntle fale yoo a sešogo a tsena ka gare. Gomme ke ya—ke ya go thea go fihla . . . O rile, go fihla hlapi ya mafelelo e tantšwe. Ke—ke nyaka go dira seo.

22 Bjale, gomme bjale, gore ke dire se, ke letile se sengwe go direga ka go kopano ya thapelo. Se sengwe . . . Gomme bontši bja lena le elelwa pono ya kgo—kgo Kgogedi ya mafelelo, Kgogedi yela ya Boraro, a ke re. Le a elelwa, go bile le se sengwe se diragetšego feela pele ga seo: ke bone Seetša sela se etla gomme sa ya tlase ka go lefelo lela, gomme a re, “Ke tla kopana le wena fale.” Bjale ke lebeletše se sengwe go direga.

23 Fa mengwaga ya go feta, go be go direga gore ditirelo le ditlhodišišo di be di ntira ke fokole kudu ke be ke thekesele. Bontši bja lena le elelwa seo. Ke no fihla go lefelo leo ke tla emago gomme ke tla ba le Jack Moore ka letsogong le lengwe, gomme Ngwanešu Brown ka go le lengwe, gomme ba ntshepediša godimo le tlase mmileng, e ka ba iri ka morago ga tirelo. Gomme ke no, go diragetše, ke be ke leka go nagana ka moo—moo ke bego ke le gona le seo se bego se diragala. Ka morago, bošego bjohle ke robale fale le go nagana ka yona, le go sehumola le se sengwe le se sengwe gape, le go makala gobaneng ba sa nka ba amogela Morena Jesu wa rena.

24 Ka morago O mpoditše pono, “Nako ye nngwe o tla kopana le mohumagadi yo a tlo tlogo go wena, a apere sutu ye tsotho, gomme o tla be a kukile lesea le lennyane ka lepai, gomme go tloga nako yeo go ya pele, o tla ba le maatla go kgotlelela ka maatla.” Gabotse, ke le boditše tšela tšohle. Ka Chicago e diragetše, bošegong bjola ge mohumagadi yo monnyane wa Mopresbyterian, ge modiša wa gagwe mong a mo romela fase kua le lesea.

25 Gomme ke a dumela e bile ngwanabo, goba yo mongwe wa bona, o be a le nga—nga ngaka. O rile, “Ga go kholofelo go lesea ntle le ge Modimo Ramaatlakamoka a mo kgwatha.” O ile . . .

26 O ile le go botša modiša wa gagwe. Modiša wa gagwe a re, “Ga ke—ga ke na maswanedi,” o rile, “go—go dira godimo ga phodišo Kgethwa, ka gobane ga ke . . . ke no se be le yona ka go nna, tumelo yeo e tšeago go e dira.” Bjale, seo, seo ke go botega mabapi le yona. Le a bona? O rile, “Ke no se be le yona ka go nna.” O rile, “Eupša ke bile ka go ye nngwe ya dikopano tša Ngwanešu Branham, gomme nka go eletša go iša lesea go Ngwanešu Branham.” Gomme ngaka e be e šetše e le hlobogile, gomme le be le eya go hwa.

27 Gomme mohumagadi yo monnyane o tlike ka gare fale fao ke bego ke na le mohuta wo itšego wa ti—ti tirelo go bona bana ba bannyane ba Katoliki bao ba ilego ba swa, ka go sekolo sela godimo kua, le a tseba. Le a elelwa e bile neng. Re be re na le tirelo yela, gomme go tla thwi fase sefaleng gwa tla mohumagadi yola yo monnyane ka sutu ye tsotho godimo. Mosadi wa ka le bona o be a dutše fale, gomme ke rile . . . go retologa le go lebelela, le go lebelela go dikologa gohle, le go bona ge e ba ba be ba eme fale. Gomme gwa diragala go ba, gore feela pele ke etla godimo,

ke a dumela Billy Paul le bona ba be ba bolela, goba mosadi goba ba bangwe ba bona, go mohumagadi le lesea le lennyane. Gomme mohumagadi o tlile godimo go sefala, gomme Moya wo Mokgethwa wa utolla selo ka moka, le go fodiša lesea fale.

<sup>28</sup> Ke sepeletše kgole, gomme ge e sa le nako yela ke no se lape. Le a bona, ga e ntshwenye, gomme ke—ke no ya pele le pele.

<sup>29</sup> Bjale ke lebeletše se sengwe go direga, le go thoma Kgogedi yela ya Boraro ka go leswao. Le a bona? Gomme mohlomongwe tirelo ya phodišo Lamorena le letlago mosong, mohlomongwe e tšweletša seo. Ga ke tsebe.

<sup>30</sup> Ke a nagana, go rena go dira, e tla ba botša batho ba gabolena, tlišang batho ba go lwala. Bjale, go tirelo ya phodišo, re swanetše go ikgafa go batho ba go lwala. Tlišang batho ba gabolena ba go lwala, gomme le ba tliše fa e sa le nako Lamorena le letlago mosong, a ke re e ka ba seswai goba seripagare go tšwa go seswai, gomme re tla ba dira ba ba fe karata ya thapelo bjalo ge ba etla monyako, e ka ba ba e dira bjang. Gomme gona re tla ba le mothaladi wa thapelo le go rapelela balwetši, le go no bona seo Moya wo Mokgethwa o tla go se dira.

<sup>31</sup> Ke a dumela O tla dira matete ge re ka no Mo dumela, le a bona. Eupša re swanetše go Mo dumela go seo bjale, ka dipelo tša rena tšohle. Gomme ke a nagana gore iri ye kgolo e fihlile yeo ge Modimo, le ka boati bjo re bego re bolela mosong wo, o re bontšhitše bontši kudu, le go re tliša go ye itšego. . . feela godimo go lefelo. Feela go kgorometša ka kua go thaba yela ye nyane, gomme seo ke tšohle o di hlokago, ka gona e ya kgole. Le a bona, go—go sepela feela bjalo ka ge e bile, selo sa go swana, ka ditsebišišo, selo sa go swana ka sa seporofeto, go hlokomela.

<sup>32</sup> Ke be ke eme ka Calgary. . . ke kgopela tshwarelo, e be e le mohumagadi toropokgolo, tlase ka Regina, Regina. Gomme Ern Baxter o be a eme fale, le sehlopha sa rena. Gomme Morena o be a mpoeditše, thwi fa sefaleng, “Go tla direga, o tla tseba tšona diphiri tša pelo tša bona.” Gomme yeo ke nnete. Gomme ga se ke tsoge ke naganne ka seo ka mokgwa woo. Ke tlile godimo ga sefala bošego bjoo, le Ern, gomme ka no thoma go rapelela balwetši. Gomme šefa go tla monna mmogo, go no bewa ntle bophelo bja gagwe ka moka; lekga la mathomo e kile ya direga feela go swana le seo, ka bjakobjako, ka go tirelo ya phodišo. Gomme gona ke lebeletše ntle godimo ga batheeletši, gomme še E thoma go tla fase godimo ga batheeletši le dilo. Oo, ge re fihla ka thoko yela! Seripa ga se šo sa ka sa bolelwa, sa dilo, go šetša ntle, le go bona dilo ka bophelong bja batho. Ga ke bolele selo ka yona. E no e tlogela e nnoši, le a bona, ntle le ge ka kgonthe ke gapeletšega go bolela se sengwe.

<sup>33</sup> Gomme bjale ke lebelela go go thoma go go latelago bjalo ka bjoo. Le a bona, Modimo, ka tsela ya Gagwe Mong, ka nako ya Gagwe Mong ya boikemo, go e thoma. Gomme e tla ba—e tla ba

selo se sengwe seo se tla bago—bago tsela ka godimo ga e ka ba efe ka tše dingwe tše tše pedi. Le a bona? Gomme ke lebeletše seo go direga.

<sup>34</sup> Gomme mohlomongwe, ke naganne, ge nkabe ke bile le tirelo ye nnyane ya phodišo mohlomongwe Lamorena le le tlogo. Gona Lamorena le le latelago ka mogongwe ke tla be ke le kgole le digotlane le bona, gobane ba swanetše ba boele morago le go ya sekolong. Gomme gona Lamorena le le tlogo, nna, ka gore, ke godimo ka Chicago, ka go kopano godimo fale. Gomme gona ke tla morago Mošupologo wo o latelago, go tloga ka Labobedi go—go Arizona, go digotlane go boela morago ka sekolong.

<sup>35</sup> Gabotse, o hweditše eng, modiša? [Ngwanešu Neville o re, “Gabotse, ke utlotše se sengwe sa go tlabo kudu.”—Mor.] Go lokile, seo se sebotse kudu, bjale re nyaka go kwa ka ga sona.

<sup>36</sup> Kafao bjale mo—mo Morena a le šegofatšeng bohle, ka kgonthe, ka kgonthe gabotse. Gomme ke—ke holofela go le bona fa Lamorena le le tlogo. Gomme Laboraro bošego . . .

<sup>37</sup> Gomme theeletšang. Le se le bale dikereke tše tše dinnyane, bjalo ka Ngwanešu Ruddell, Ngwanešu Jackson, Ngwanešu Parnell, le bohle bale baena ba bannyane bao ba katanago ka maatla ntle fale, le a bona. Gomme ba ikwa bjalo ka ge e ke ke rena ya bona—ya bona—ya bona kereke kgaetšedi fa, le a bona. Re mokgwa bjalo ka ge e ke re sehlopha se sennyane sa mme go bona. Ke fao ba belegetšwego, ntle ga fa, badiša le go ya pele.

<sup>38</sup> Gomme moisa yo monnyane yo morago fa, ngwanešu, ke kopane le yena bošego bjo bongwe godimo fale, Allen, yo monnyane Ngwanešu Allen. Ke a holofela Ngwanešu Collins fa o tla ba le Ngwanešu Allen, ge e ba ga a mo tsebe. Bobedi ke bona badiredi ba Methodist, gomme ba—ba bone Therešo ya Lentšu.

<sup>39</sup> Yeo, mo—mo mokgatlo wa kereke ya Methodist, seo e lego sehlopha se sekaone sa batho ka gare ga kereke yela ya Methodist. Le se ke la tsoge le gopotše ga se bona. Ke bona. Ke bona sehlopha se sekaone sa batho ka gare ga kereke yela ya Katoliki. Ke bona sehlopha se sekaone ka go kereke ya Presbyterian. Gomme ohle mafelo ale fale, ke banna le basadi bao ba letilego go bona Seetša sela se panyetša godimo ga tsela ya bona. O tšwelapele o panyetša Seetša, ka boikokobetšo, bobose. A nke bohle re goleng kgauswi le Modimo, ka go ikokobetša ka borena. Le a bona?

<sup>40</sup> Le se le bale, tabarenekele ye e tla lahlegelwa ke maatla a yona. Elelwang gore ye ke selebantšhwa fao Sathane a nago le sethunya se sengwe le se sengwe ka heleng se hlahlilwego go yona. O tla dira motho o tee go dira se sengwe seo se thulanago le seo yo mongwe a gopolago. O dira seo. O godimo ga sona. Woo ke mošomo wa gagwe, ge a ka kgona go hwetša yo mongwe go bolela se sengwe, yo mongwe go bolela ka yo mongwe, a re, “Gabotse, theeletšang, afa le tsebile *Semang mang* o dirile?” Le se ke la e

theeletša. Le se ke la e theeletša, le gannyane. Yoo ke diabololo. Le a bona, ke Sathane. Le se ke la e dumela.

41 Ge e ba go na le se se itšego seo yo mongwe a se dirilego go fošagala, ba rapeleleng. Gomme le se rapele ka tsela ya bobapu, la re, “Ke a tseba ke mošomo wa ka, ke swanetše go rapelela ngwanešu yola.” O e iša pelong ya gago, fase ka kgonthe, go kgaetšedi yola. Gomme e no bolela le go ba bose ka kgonthe, gomme selo sa mathomo le a tseba, le ba hwetša thwi morago ka tirelong gape. Le a bona? Gobane, ka mokamoka, re lebile go ya madikelong a letšatši.

42 Morena Jesu o tla be a etla le lengwe la matšatši a. Gomme, le a tseba, ke a nagana e tla ba ka bjakobjako kudu le bo—bo bose kudu, gomme kafao go tla ba lekgolo le tee phes- . . . bolekgolo bjo tee bja lekgolo le tee la phesente ya lefase ka moka e ka se tsoge e tsebile ge Tlhatlogo yela e diragala. E tla no sepela ka setu bjalo fao go se go yo mongwe a ka go tseba selo ka ga yona. Le a bona?

43 Gomme go tla ba le, ka gore, dihlopha tše dinnyane di tla re, “Gabotse, bjale, *Semang mang?*”

44 “Oo, ba re go ne sehlopha sa setsenwa godimo fale, ba re sehlopha se tlogile go tšwa fale, gomme ba . . . Ga go bjalo. Ba no ba ba ile ntle felotsoko. Re bile le botsenwa bjoo, le a bona.”

45 “Gabotse, ba re tabarenekele yela ye nnyane, mo lefelong le bitšwago Jeffersonville, go bile le ba bantši bja bona maloko ba timetšego.”

46 Le a bona, ba no bapala seo ntle. Ba tla re, “Oo, ga go selo go seo, le a bona,” ka mokgwa woo, gomme E tla be e fetile gomme ba ka se e tsebe.

47 Go kgabaganya setšhaba, ba tla tla, bao ba hwetšego ka go Kriste ba tla tsoga pele. Tlhatlogo e tla direga, Kereke e tla išwa Gae. Gomme morago Tlaišego e tla thoma, gomme, oo, nna, ga re nyake go ba fa ka nako yeo. Ga ke nyake go ba fa ka go Tlaišego. Aowa. Modimo o a ganetša gore e ka ba mang wa rena a ka tsoge a ba fa nakong yeo. Ka gobane, “yo a tšhilafetšego a no fela a le wa ditšhila; yo a lego yo mokgethwa a no fela a le yo mokgethwa; yo a nago le toko a no fela a na le toko.” Ga go na . . . Kwana e tlile pele le Puku ya Gagwe ya Topollo, gomme Monyalwa o šetše a ntšhitšwe ntle. Bao ba E gannego ba swanetše go ya go kgabola lebaka la Tlaišego, bobedi Mojuda le Montle. A nako ya Tlaišego! Ga ke nyake yeo.

48 “Morena, nthakgafatše bjale.” Yeo ke thuto ye botse ya Nazarene, ga se yona? [Ngwanešu Neville o re, “Amen.”—Mor.] Gomme ke therešo, gape. Ke therešo. Yeo ke nnete. “Ntlatše bjale ka Moya wo Mokgethwa wa Gago, Morena. Tloša lefase lohle go tšwa go nna bjale, Morena. O se—o se re dumelele go ba . . .”

49 Bjalo ka ge ngwanešu wa lekhalate a rile, “Mohlomphegi, ke na le thekethe ya ka ka seatleng sa ka. E šetše e swailwe. Ge ke e tla tlase go noka, mosong woo, ga ke nyake bothata.”

50 Kafao, seo se mabapi le nnete, ga—ga ke nyake bothata. Swara thekethe ya gago ka seatleng sa gago, gobane re ya ka kua. E no nagana ka yona, nako ye kgolo ya topollo e batametše.

51 Gomme bjale selo se sengwe. Ngwanešu, leina la gagwe ke mang, godimo fa ka Utica? Ke a nagana Ngwanešu Graham, le ngwanešu yo mongwe fale yo a dišitšego fale. Ngwanešu Shanks goba se sengwe bjalo ka seo, goba Sink? [Ngwanešu Neville o re, “Ngwanešu Snelling.”—Mor.] Ngwanešu Snelling ke modiša, ka moka mmogo. Ngwanešu Snelling ke modiša godimo ka Utica bjale. Ke nagana kopano ya bona ya thapelo e ka . . . [“Labone bošego.”] Labone bošego. Bjale, le a tseba, go tla ba bose ka kgonthe ge re ka ngwegela godimo fale ka Labone bošego le go bontšha baisa bale kopanelo ye nnyane. Le a bona? Gomme gona ge Ngwanešu Jackson, dinako tše a bago le tša gagwe, ge re ka no hwetša sehlopha se sennyane sa rena mmogo gomme ra ya.

52 E no tšwelangpele le rapela, tšwelangpele go epa! Ya, le se eme. Feela bjalo ka Eliya a ba boditše, o rile, “Epang mekoti ntle fale!”

Ge o etla fase, o betha thini ya khene ya kgale, o re, “Ke lapile kudu”? E lahlele go tšwa tseleng gomme tšwelapele go epa. Le a bona? E no tšwelangpele go epa, gobane re swanetše go epa. Re no swanela go epa, ke tšohle. Gobane, ge o—ge o emetše go hlaiwa ke Tlaišego, bokaone thoma go epa.

53 Gomme bjale, go nna, ke a itherela ka bonna fale. Ke ya go thoma go epa botebo go feta nkile ka tsoga ke epile. Ka gobane, ke ikwa ka mokgwa woo, ka setšhabeng le go dikologa lefase, gore bodiredi bjo gape bo tla, bjalo ka ge bo tsebja bjale e ka ba mogongwe le mogongwe godimo ga lefase. Ke—ke swanetše go ya gape.

54 Mosadi o rile go na . . . Mosong wo mongwe, ke rile, “Ke nyaka o ye le nna ge ke tloga. Ke ya go tloga ka Janaware, Morena a ratile. Ke nyaka go tšea leeto la lefase ka moka, yohle tsela go dikologa; go bowa morago gomme mohlomongwe go ba le ditirelo ka mo United States, nako ye nngwe selemo se se tlogo.”

Gomme o rile, “Ke tšofetše kudu go ya.”

55 “Gabotse,” ka re, “Ke sepetše ge ke be . . . ka leeto la ka la mafelelo mošwamawatle, e ka ba mengwaga ye seswai e fetilego, gomme ke ikwa eke ke ka seemong se sekaone bjale go feta ke bile mengwaga ye seswai ya go feta, o a tseba. O a bona? Ke tseba kudu ka ga yona bjale.”

56 Gomme gona re tlile go hlogotaba, “Ge eba Morena o rile, ‘Ke ya go go abela mengwaga ye masomepeditlhano. Ga o ye go fokola. O tla kgona go sepela, gomme Ke ya



go go abela mengwaga ye masomepeditlhano mo lefaseng,' a o ka tšea go tloga—tloga go go tswalwa go ya go masomepeditlhano, goba go tloga go masomepeditlhano go ya go masometlhano, masometlhano go ya go masomešupatlhano, goba masomešupatlhano go ya go lekgolo?"

<sup>57</sup> Bjale, motho mang kapa mang yo a abetšwego nako ye itšego mo lefaseng, ka kgonthe o tla dira selo sa bohlaswa kudu ge a ka se fetše nako yeo mo go direleng Modimo. Ga ke iše felo seo a se dirago.

<sup>58</sup> Bjale, ge e ba o ya go ba serobadipelo tša basadi, goba go ya pele, bokaone tšea nako yela ya bofsa, masomepeditlhano ale a mathomo. Le a bona?

<sup>59</sup> Ge e ba o ya go ba mmetli, mekheniki, goba se sengwe, bokaone tšea masomepeditlhano a bobedi. Le a bona?

<sup>60</sup> Ka morago ke be ke nagana ka, "Go reng ka nna? Nka tšea kae?" Nka tšea go tloga masomešupatlhano go ya go lekgolo. Ke tla be ke le setswerere, yo bohlae. Ke tla be ke dutše tlhenkge kudu. Ke tla tseba kudu ka seo ke se dirago. Ke lesome, seswai goba lesome, mengwaga bogolo go feta nako ya go feta ke bilego mošwamawatle. Nka se tabogele ka gare bjalo ka ge e ke ke bolaya dinoga. Ke tla tseba bontši ka ga yona, le a bona. Ke tseba ka fao.

<sup>61</sup> Go bjalo ka mpša ya go tsoma phaga e elwa le phaga, le a bona. O tseba mabapi le ka fao o e swarago. Ga o tabogele ka gare fale; e tla go ngapa. Le a bona, tseba manka gomme o mo lebelele seo a se dirago. Gomme re ithuta kudu ka ga lenaba. Kafao re swanetše go hwetša ohle a mathaithai a gagwe, le ka fao a batamelago, le seo a se dirago, le go ithuta mehlatlōša ya gagwe, gona o hlahlilwe go ka ya ka gare go yena, o a bona.

<sup>62</sup> "Kafao ke a dumela bjale," ke boditše mosadi, "ke a dumela ke ka seemong se sekaone bjale go feta ke bilego ge ke be ke le masomenne a mengwaga bogolo, gomme ke ile godimo." Le a bona, gomme ke masometlhanonne. Gomme ke a dumela, ge nka phela gomme ka kgona go ka fela ke eya go dikologa gabotse ka fao nka kgonago bjale, ge ke le lekgolo, ge ke . . . ge Jesu a ka diega botelele bjoo, ke tla ba ka go seemo se sekaone gona go feta ke le bjale, go ya. Le a bona? Ka gobane, o tseba kudu ka ga yona, o tseba kudu ka ga seo o se dirago, le gore o e swara bjang, o swara seemo bjang.

<sup>63</sup> Tšea boati bja batho bjale, ge e ba ba ya go dirwa karo. "Ba re ngaka ye mpsha e sa tšwa go aloga letšatši le lengwe, gomme e sa tšwa go tšwa ntle ga sekolo sa bongaka. Ga se nke a tsoge a bile le karo go fihla bjale. A nke a e dire."

<sup>64</sup> "Oo, aowa," o tla re, "ga go dirwe selo. E sego mothaka yola. Aowa, mohlomphegi. Go le bjalo, aowa, ka kgonthe. Ga ke mo nyake a bea thipa godimo ga ka. Gabotse, bokaone ke ye fase fale gomme ke hwetše *Semang mang*. Ke kwa o bile le dikaro tše

mmalwa. O tseba ka fao e dirwago.” Yeo ke yona, le a bona. Yeo ke kelelelo.

<sup>65</sup> O nagana ka se, eupša goreng ka soulo yela? Ke nyaka yo mongwe yo a tsebago fao ba lego ntshe, gomme a tseba tsela; yo a e sepetšego. Ee, ka kgonthe.

<sup>66</sup> Morena a le šegofatše. Go lokile, Ngwanešu Neville, etla godimo fa bjale. Gomme Modimo a šegofatše Ngwanešu Neville. Le se lebale bjale, Lamorena le le tlogo.

<sup>67</sup> [Ngwanešu Neville o bolela ka Ngwanešu Branham le Ngwanešu Vayle motsotso o motee, morago a re, “Gomme ke a thakgala go amogela badiredi ba Modimo, gagolo bao ba šomišanago mmogo le Se, le ka go Sona mmogo le rena. Ke a thakgala go kwa go tšwa go bona.”—Mor.] Amene. [“Kafao ke kgopetše Ngaka Lee Vayle, ka re, ‘A o ka rera ge Ngwanešu Branham a ka se dire?’ Gomme Ngwanešu Branham ga se a dire. A ka no be a tsebile se.”]

Aowa, ga se nke. Nka be ebile ke se ka bolela botelele bjola.

<sup>68</sup> [Ngwanešu Neville o re, “Kafao ke kgopetše Ngwanešu Vayle, bošegong bjo, ge e ba o tla re rerela, ge go ka direga Ngwanešu Branham a se ke. Ka gobane o dirišane le yena ka dikopanong, gomme o tseba ka ga Tsela, Tsela ye. Gomme re thabela go ba le Ngwanešu Vayle. Ke a mo thabela le go mo hlompha bjalo ka ge ke dira badiredi ba bangwe, le bjalo ka ge ke dira bohle ba bangwe. Gomme kafao ge a ka tla bošegong bjo gomme a re bolelela, nka thakgala go ba le yena go e dira.”—Mor.] Amene. [“Modimo a šegofatše, gomme a re rapeleleng Ngwanešu Vayle. Ba bangwe ba lena ga se nke la mo kwa, gomme ke a tshepa le tla mo rapelela.”] Ee.

<sup>69</sup> Ke be ke se ka swanela go ba ke tšere nako ya gagwe yohle. Ke kgopela tshwarelo go batheeletši. Ga se ke tsebe, ke dutše fale, gore o . . . ye e be e beakantšwe. Modimo a go šegofatše, Ngwanešu Vayle.

<sup>70</sup> [Ngwanešu Lee Vayle o re, “Ga se e beakantšhwe. O rile, ge o ‘sa bolele.’ Gomme o tlile.” Ngwanešu Branham le phuthego ba a sega—Mor.] Gabotse. Ke mo gobotse.

<sup>71</sup> Ke hwetša go mo kwa, ka bonna. Ngwanešu Vayle o boletše makga a mantši pele ga ka, ka go dikopano, le—le go ya pele. O laotše dikopano nako ye telele, gomme ngwanešu yo mokaone, o dirile mošomo wo mogolo. Gomme ke a tshepa batheeletši ba ka mehla ba thabela go kwa Ngwanešu Vayle ge a bolela. Morena a go šegofatše Ngwanešu Vayle.

<sup>72</sup> [Ngwanešu Vayle o bolela metsotso ye masomešupa ka Mareka 16:15-20 le Mangwalo a mangwe, a filwego sehlogo: *Gobaneng Mareka 16 E Sa Šoma? Le Ka Fao, Go Ya Ka Mangwalo, Go E Dira E Šome*—Mor.]

73 Bontši kudu bo boletšwe go fihla ke—ke—ke sa kgone go bolela selo go e dira bokaone bjo itšego. Gomme ka therešo ke dumela gore e bile Morena yo a šomilego se ntle go Ngwanešu Vayle go tliša molaetša wo, morago ga mosong wo. Le a bona, e swanetše go šoma ka tsela yela. Re—re amogela sela go tšwa go Modimo. Eng, go na le dilo tše dintši kudu tšeo a bego a di bolela; ke—ke—ke na le dithero tše masomepedi di ngwadilwe fase fa, go tšwa go seo a se boletšego.

74 Ke be ke nagana fa ka seswantšho se setee se sennyane, go thekga seo a se boletšego. Bjale, re lebelela go sešupanako se, go hwetša ke nako mang. Ka ntle le gore se sengwe le se sengwe sa sedirišwa ka go sešupanako sela se šomišane, se tee le se sengwe, re ka se tsoge ra tseba nako ya kgonthe. A yeo ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Gomme go tšea bohle ba rena, bohle mmogo, ge re nyaka go bona Kgogedi ya Boraro, ka kgonthe go direla Modimo se sengwe, ke tšhomišano le yo mongwe le yo mongwe wa rena mmogo, go ikokobetša renabeng pele ga Modimo le go ipolela diphošo tša rena, le go rapela le go dumela Modimo go dilo tše.

75 Ka therešo ke a dumela go seo Ngwanešu Vayle a se boletšego ke Therešo, gore Modimo a ka se tsoge a beile Moya wa Gagwe ka go ya go se kgethege, ya go se be le toko, tempele ya go se obamele. Aowa. E swanetše go tla ka go—go tsela ya tlhwekišo ya dipelo go tloga go bofora bjohle le bogqopo, gore re be ba sekegilego pele ga Modimo, gore A šome Moya wo Mokgethwa wa Gagwe wo o sekegilego ka rena, go tliša dilo tše di fete. Ke—ke nagana gore, ge le eya gae bošegong bjo, ge le ka bala Puku yela ye nnyane ya Juda, le tla no ithuta boati ka moka bjale bja seo Ngwanešu Vayle a se boletšego. Gomme o rile, “Ka tlišetšo ke lwela Tumelo yeo gatee e ilego ya fiwa bakgethwa.” Ba ile kgole go tloga go Yona. Ka fao banna ba megopolo ya go senyega, le go ya pele, ba tlile ka gare le go ba foraforetša kgole go tloga go—go tloga go dilo tša kgonthe tša Modimo.

76 Gomme Modimo a ka šoma feela bjalo ge re Mo dumelela go šoma. Gomme go na le dilo tše dintši tša go makatša, tšeo ke rego. . .

77 Le a tseba, batho ba nyaka maatla, gomme ka kgonthe ga ba tsebe seo maatla e lego. Le a bona, ga—ga ba tsebe ka kgonthe seo—seo—seo se sepelago le ona. Tse—tse tsela go ya godimo ke go ya fase, ka mehla. Ge o nyaka maatla, bona ka fao o ka go kgona go ikokobetša. E no tloga kgole go tšwa go go nagana ga gago gohle ga lefase, gomme o ikokobetše wenamong pele ga Modimo, gomme gona o na le maatla a mantši go feta monna yo a kitimago go rarela moago gomme a dira lešata le legolo kudu; le a bona, ka gobane o kgonne go iphenya wenamong, le go ikgafa wenamong go Kriste, o a bona, go ikokobetša wenamong pele ga Gagwe. Ao ka kgonthe ke maatla.

<sup>78</sup> O ntaetša kereke yeo e ikokobeditšego, kgonthe e ikokobeditšego, e sego sw—sw swele; kereke, feela ye bose, kereke ye e ikokobeditšego, ke tla go laetša kereke yeo e nago go ratwa le maatla a Modimo ka go yona. Yeo ke nnete. Ke selo seo e se tšeago, boikokobetšo, go ikokobetša ka borena pele ga Modimo, go dumelela Modimo go no šoma ka rena. Ga gwa swanela go dirwa lešata le lentši.

<sup>79</sup> Dinako tše dingwe, bjalo ka ge molemi a boletše, o ile ntle tšhemong ka karikana ya gagwe, gomme, nako ye nngwe le ye nngwe ge e betha pampara, e no dira lešata gomme ya ya pele. Eupša ge a bowa morago, o betha pampara ya go swana gomme ya se dire lešata le gannyane, ka gobane e be e rwadišitšwe ka dilo tše botse.

<sup>80</sup> Kafao ke nagana seo e no ba go gobotse, le a bona, gore re tlatšwe ka dilo tše botse tša Modimo, gore kenywa ya Moya e kgone go tsebja ka rena. Bjalo ka ge a boletše kudu ka Bakorinthe Bapele 13 fale, le ka fao, gore, “Le ge nka neela ka mmele wa ka go tshungwa, gomme ka ba le dilo tše tšohle, gomme ka se be le lerato; ga se selo, ga go nkhole selo.” Le a bona, re nyaka go dira seo.

<sup>81</sup> Ka godimo ga dilo tšohle, ke disoulo tša rena motho ka motho tšeo re ikarabelelago pele ga Modimo. Le a bona, ke—ke *wena* o yago Legodimong. Gomme ga se ge e ba *nna* ke a ya, goba *yena* o a ya. Ke *wena* o yago, le a bona, gomme *wena* pele. Gomme o swanetše go lebelela se ntle le go tla bobose pele ga Morena.

<sup>82</sup> Gomme ka mehla ke hweditše gore motho yo a ikokobetšago ka boyena ke motho yo Modimo a mo phagamišago. Ge o tšea motho ka sefega sa gagwe ntle le go tseba se sengwe le se sengwe, gomme o ka se kgone go mmotša selo, gomme o a na le swele, le—le, gabotse, yoo—yoo ke motho yo a ka se tsogego a fihla felo. Eupša o tšea motho yola a ikokobetšago ka boyena gomme o sepele ga bose.

<sup>83</sup> Ke be ke bolela le monna letšatši le lengwe, yoo a sa tšo go kgobokanya kereke godimo kua. . . o gogetše morago ga mokgatlo woo ba bilego ka go wona. Gomme, gabotse, ke Ngwanešu Boze, le bona kereke fao ba bego ba le, ba bile le kereke ye kgolo fale nako ye telele, gomme Morena o mo šegofaditše. Morago batho ba fihla lefelong fao ba nyakilego go tšhatšha godimo bjalo ka bohle ba bona, gomme ba nyaka go e lahlela ka gare ga mokgatlo. Gomme ge ba dirile, e no. . . Bakriste bale ba go ikokobetša ka gare fale ga se ba nyake seo. Bophelo bja bona bjohle, ba be ba rutilwe kgahlanong le yona, kafao ba tšwile ntle go tloga go yona. Bjale ba ne sehlopha, gomme Morena o ba šegofaditše go fihlela ba tla ka gare, godimo ka gare ga lefelo le legolo bjale gape, go kereke bjale yeo e beago godimo e ka ba batho ba dikete tše nne goba tše tlhano, gomme ba a thomološa.

84 Gomme ba tla go nna, gomme ba rile, “Ngwanešu Branham,” ba dutše thwi fale ka ofising, ofising ya kereke, letšatši le lengwe. Gomme o rile, yo mongwe wa baetapele, Ngwanešu Carlson le bona, o rile, “Re swanetše re dire eng?”

85 Ke rile, “Hwetšang monna go ba modiša yo a se nago botsebalegi ka go dikereke tša maina tšohle, yoo a no bago ka kgonthe wa go loka, wa mmapale, yo mbose, ngwanešu wa go ikokobetša yoo a phelago bophelo. Modimo o tla hlokomela tšohle tša yona, le a bona.” Ke rile, “Modiša wa go loka yoo a tla nogo fepa dinku, le go ikokobetša le dilo, Modimo o tla dira tše ka moka. Ge le ka . . . E se bego tsebanyana yo mogolo yo a tlogo ka gare, a yago go bea se lenaneong, gomme se se swanetše go ba ka tsela ye, le go ripa dilo go dikologa.” Ke rile, “E ka se tsoge ya šoma. Le no ba le fihlile go yona.”

86 Yeo ke yona, seripa se sengwe le se sengwe ka kerekeng se swanetše go šoma mmogo, gomme le swanetše go boloka godimo karolo ya lena ya yona. Kafao re bona ke nako efe re phelago ka go yona. Re ka no ba kgauswi go feta ka mo re nagana re gona.

87 Bjale, re thabela Ngwanešu Vayle. A ga re? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Morena a go šegofatše, Ngwanešu Vayle. Ke a go leboga. Gomme re leboga Morena go re tlišetša molaetša wo mogolo wo bošegong bjo.

88 Gomme ke swere nnoutu, metsotso e se mekae e fetilego. Yo mongwe wa dikgaetšedi o bile le se sengwe a ratilego go se bolela, ka go toro. Ge o ka no nngwalela yona, kgaetšedi, ke—ke nna . . . O mo file ditoro tše dingwe tšeo di bilego therešo ka go phethagala. Ga re amogele ditoro tšohle. Aowa, aowa. Eupša ge e le tša Modimo, re nyaka go tseba gore ke Modimo a bolelago le rena.

89 Bjalo ka se sengwe le se sengwe se bolela ka maleme, ga re e dumele; eupša ge go na le tlhathollo ye e tlogo yeo e re botšago se sengwe seo se yago go direga, re se bona se direga, gona re leboga Morena ka sona. Le a bona?

90 Re nyaka go e boloka e kitima ka thelelo, ga bose, le ka lenaneo la Morena. Kafao e nong go elelwang, gore karolo ya gagwe e ka no ba mokerenke wa konokono, goba o ka no ba wo monnyane, seatla se itšego se sennyane, goba karolo ye itšego ye nnyane, goba kutu ya go dikološa, e ka ba eng e ka bago yona, goba e ka ba diatla mo go sefahlogo sa watšhe, tšeo di bolelago nako. Eupša e ka ba eng e lego, go tšea rena bohle go šoma mmogo ka kwano le Ebangedi ya Jesu Kriste, go tliša se se direge.

91 E no nagana! Ge dimpho e le se segolo bjalo, ao re a bitšago maatla; gomme Paulo o rile, “Le ge nka ba le tumelo yeo nkago šuthiša thaba, gomme ka se be le lerato, ga ke selo.” Nagana ka seo.

92 Gomme le ge re ka re, “Gabotse, le ge ke—ke kwešiša . . . ke duma nka be ke tsebile Beibele.”

<sup>93</sup> “Le ge nka kwešiša dipihlo tšohle tša Modimo,” le a bona, “gomme go le bjalo le ge nka kgona go e dira gomme ka se be le lerato, ga ke selo,” le a bona, “a se ešo ka ya felo go le bjalo.” Le a bona, kgwekgwe ya taba ke, go rata Modimo, gomme o ikokobetše wenamong ka yona.

<sup>94</sup> Bjale, ka kgonthe, ka morago ga mengwaga ye yohle mo mašemong le go dikologa lefase, le go bona batho ba go fapafapana, ke swanetše go tseba nthatana gannyane ka kgoro go tsena ka gare kua. Gomme ge e ba o nyaka go fihla go gongwe le Modimo, o se tsoge wa dumelela moya wa swele go tsoge o tlile go go dikologa. O se dumelele bobo go tla ka gare. Go sa iše felo seo yo mongwe a se dirago, ge ba le phošo, o se ke wa tsoge o agile motsoto kgahlanong le motho yola. Le a bona? E ba yo mbose le go loka. Elelwa, Modimo o go ratile ge o be o le ka sebeng. Gomme ge e ba Moya wa Modimo o le ka go wena, o rata motho yo mongwe ge a le phošong. Le a bona, go no ba rapelela, le go ratana.

<sup>95</sup> Ka godimo ga se sengwe le se sengwe, rata Modimo le go ratana. Gomme o ikokobetše go Modimo le go dikologa yo motee go yo mogwe, gomme Modimo o tla re šegofatša, gomme go thata go bolela seo A tlogo se dira. Gantši ge kereke e thoma go ata ka palo le go fihla gobeng e kgolo gannyane, goba se sengwe bjalo ka se, gona ba ya kgole go tloga go selo sela sa kgonthe, selo sa kgonthe.

<sup>96</sup> A le a tseba ke eng e tlišitšego dilo tše go phethega, ge la mathomo ke thoma gomme Morena a bonagala go nna fase mo nokeng le go mpotša tšela? Gomme Ngwanešu Vayle o bone seo, ke a dumela, ka pampiring ka Canada, mengwaga ye mentši ya go feta, fao Morongwa yola wa Morena a bonagetšego mo nokeng fase fale, e bile go Associated Press, “Seetša sa Sephiri godimo ga moreri wa segae, ge a be a kolobetša.” Gomme gomme le tseba se se dirilego sela? Ge re be re na le kopano ya tente feela go kgabola mokgotha, tente yeo e bego e dulwa e ka ba, oo, batho ba makgolo a masomepeditlhano, badiredi ba etla go tšwa mogongwe le mogongwe, gomme ba rile, “Ngwanešu, etla fa motsotso.” Ke be ke sa no ba mošemananya, bjalo, oo, feela segotlana. Gomme o rile, “O boloka bjang batho bale ba be mmero o tee? Ba a ratana go fihla. . . Ga se nke ka bona batho ba ratana.”

<sup>97</sup> Yoo ke Morena. Seo ke se kereke ye e theilwego godimo ga sona, lela la bomodimo, leratano la boena la go ratana. Ke ba bone e bile ba šikinya diatla seng, ba tloga lefelong, le go lla bjalo ka masea, go tlogelana. Ba ratana gabotse bjalo. Gomme nka kgona go ya ntlong ya bona go ba etela, gomme dinako Beibele e be e dutše e butšwe le go kgamathela ka meokgo. Ka tla ka gare, mo mašegong, fao bontate le bomme ba bego ba bothane mmogo, le bana ba bannyane ba bona go dikologa mo lebatong, ba khuname go dikologa; gomme bontate le bomme matolong a

bona, ba lla le go rapela. Ke tla ema monyakong gomme ka leta le go leta le go leta. Gomme ga se ba ke ba emiša go rapela, ke tla no dula fase mo ditepising gomme ka thoma go rapela, ka bonna, ke ba letile, le a bona. Gomme seo—seo e bile. Gomme ba be ba ratana. Ba be ba ratana. Re be re fela re ema le go opela kopelo yela ya kgale:

Go šegofala go be setlemi sela sa go tlemaganya  
Dipelo tša rena ka lerato la Bokriste;  
Kopanelo ya ba mogopolo wa moswanamong  
E swana le yela ya Godimo.

Ge re arogana go šwalalana,  
Go re fa bohloko bja ka teng;  
Eupša re sa no ba re tlemagane ka pelong,  
Le go holofela go kopana gape.

<sup>98</sup> Ke bolela se ka thabo ye kgolo ka pelong ya ka, go Kriste. Bontši bja bona ba robetše go dikologa ka go mabitla a a swailwego bošegong bjo, ba letile tsogo ye kgolo yela mo re tla kopanago mmogo gape.

<sup>99</sup> A nke moya woo o se tsoge wa tloga lefelong le! Ge o ka tsoge wa dira, ga ke tshwenyega ka fao modiši wa lena a ka bago leleme boreledi ka gona, ke gabotse bjang a ka tlišago Lentšu la Modimo, Moya wa Modimo o nyamišitšwe go tloga. Le a bona? Ge re ka kgona go ba le dilo tšohle ka kopanelo, ka go swana, le go ratana, gona Modimo o tla šoma ka rena.

<sup>100</sup> Gomme re boloka nako, gore batho ba tle go feta le go re, “Ge o nyaka go bona kereke yeo e ikokobetšago ka kgonthe, kereke yeo e ratago Modimo ka kgonthe, feta ka gare godimo fale ka tabarenekeleng yela nako ye nngwe gomme o ba bogele. Lebelela go tlhokomelo tabarenekeleng yeo ba nago yo otee go yo mongwe, tlhompho; ge Ebangedi e rerwa, ka fao go lego tlhomphokgolo, ka fao se sengwe le se sengwe se lego ka lenaneo.” Ee, gona ba ka kgona go lebelela le go bona ke nako efe re phelago. O tla bona Moya wa Modimo o sepela magareng ga lena, dika tše kgolo le matete le dilo di tla direga. Ge selo se šoma mmogo, se bolela nako. Eupša ge se sa šome, gona nako e emišitšwe, e ka se bolele nako gape. Kafao ge re nyaka go tseba ke nako efe re phelago, e no thomang yo mongwe le yo mongwe go šoma mmogo ka go Ebangedi, le ratana, le rata Modimo, gomme diatla ka bosona se tla bolela nako yeo re phelago ka go yona. A le dumela seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Kgonthe. Amene. Morena a le šegofatše, go huma ka kgonthe.

<sup>101</sup> Le se le bale bjale, etlang go dikologa beke ye. Gomme ge e ba o tseba e ka ba mang wa batho ba ba lwalago bao ba tlogo ka gare, ba botšeng, ge ba etla, e reng, “Morategi, ke nyaka go go kgopela. Re na le thapelo go balwetši, Lamorena mosong, godimo kua tabarenekeleng. Gomme ke nakwana o lwala, bjale ke nyaka . . .”

“Gabotse, ke nyaka go ya. Ka mehla ke nyakile go ya.”

<sup>102</sup> “Bjale, ke nno kwa molaetša Lamorena bošego, go tšwa go ngwanešu fale, gore ka fao re swanetšego go ipolela mabošaedi a rena seng, le go rapelelana seng, gore re kgone go fodišwa. Jakobo 5:14, 13, 14, 15, le a bona, gore re swanetše go ipolela mabošaedi a rena seng pele ebile re etla go fodišweng. Ya. Go ipolela mabošaedi a rena seng, le go rapelelana seng.” Le a bona? Le a bona, seo e no ba tlwa seo a bego a bolela mabapi le sona bošegong bjo, e tliša morago mahlogonolo ka gare le Mareka 16. Tlemaganya tšeo mmogo, o e hweditše, gona diphodišo di a phethega.

<sup>103</sup> Lebelela Jesu, ga se selo eupša mokgobo o tee wa lerato. Le a bona? O be a le Modimo a bonagaditšwe. Yena, Modimo, o itšweleditše ka Boyena ka Yena, ga go makatše mehlolo le dilo di diragetše. Bophelo bja Gagwe bja boikokobetšo, le bophelo bja boikgafo; go tla go tloga go beng Modimo, go ba motho fa lefaseng, go tšweletša Modimo ka Boyena. Ke seo se Mo dirilego seo A bilego sona. Ke fela ke re, “Seo se dirilego Jesu Modimo, go nna, e bile tsela ye A ikokobeditšego ka Boyena. O be a le yo mogolo, gomme go le bjalo a kgona go ba yo monnyane bjalo.” Le a bona? Yeo ke nnete.

<sup>104</sup> Morena a le šegofatše gabotse ka kgonthe. Bjale a re emeleleng godimo, le go lokollwa. A re no lelang yeo, (o ka no se e tsebe, kgaetšedi), yeo, *Go Šegofala Go Be Setlemi Sela Sa Go Tlemaganya*. A re opeleng yela nako e tee, a le tla dira? Re fe khote.

Go šegofala go be setlemi sela sa go tlemaganya  
Dipelo tša rena ka lerato la Bokriste;  
Kopanelo ya ba mogopolo wa moswanamong  
E swana le yela ya Godimo.

<sup>105</sup> Bjale ge re sa opela temana ya mafelelo, a re swaraneng ka diatla, “*ge re arogana go šwalalana*,” gomme le no re, “Modimo a go šegofatše, ngwanešu, kgaetšedi. Ke thabile bjang go ba fa le wena bošegong bjo.” Le a bona, se sengwe bjalo ka seo, morago retologelang morago go dikologa gona. Bjale a re e opeleng.

Ge re arogana go šwalalana . . .

Modimo a go šegofatše, Ngwanešu Neville!

Go re fa bohloko bja ka teng;  
Eupša re sa no ba re tlemagane ka pelong,  
Le go holofela go kopana gape.

<sup>106</sup> Re rata Morena Jesu bjang! A ga re? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjang . . .




Go fihlela re kopana!  
 Go fihlela re kopana maotong a Jesu; (go fihlela  
 re kopana!)  
 Go fihlela re kopana! go fihlela re kopana!  
 Modimo a be le wena go fihlela re kopana gape!

A re tswaleleng mahlo a rena, gomme re no opela yeo ka Moya bjale.

Go fihlela re kopana! go fihlela re kopana!  
 Go fihlela re kopana maotong a Jesu;  
 Go fihlela re kopana! go fihlela re kopana!  
 Modimo a be le wena go fihlela re kopana gape!

<sup>107</sup> Bjale ka dihlogo tša rena di inamišitšwe. Re no ba bana, bana ba Modimo. A re e hameng. [Ngwanešu Branham le phuthego ba thoma go hama, *Modimo A Be Le Wena—Mor.*] Oo, ka fao seo se tlišago Moya wa Modimo go rena! A o ka kgona go akanya matšatši a mathomo ge ba be ba dula godimo ga selepe sa leswika?

Modimo a e le wena go fihlela re kopana gape!

<sup>108</sup> Ka dihlogo tša rena di inamišitšwe, ke ya go kgopela ge e ba Ngwanešu Allen morago fale, ngwanešu yo mompsha magareng ga rena, ge a ka re lokolla ka lentšu la thapelo. Ngwanešu Allen. 

*IKOKOBETŠE WENAMONG* NST63-0714E  
(Humble Thyself)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Lamorena mantšiboa, Julae 14, 1963, mo Branham Taberenekele ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho tlhathollo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2017 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE  
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)

## Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)